

МЕТАОЛИМПИАДА

6 класс

Код ученика

--	--	--	--

Инструкция:

1. В поле код ученика запиши регистрационный номер



Культура народов РС(Я)

- 1) Хоту дойду айылҕатын биир ураты көстүүтэ тугуй?
- 2) Бурдук үүннэрэр сири туох диэн ааттыылларый?
- 3) Ийэ бииргэ төрөөбүт убайа сахалыы ким диэн аттанарый?
- 4) Танара холорууга диэн тугуй?
- 5) Уус таптайарга анаан туттар тимирин аата?

Саха тыла

1. Төгүрүк, улахан, кыһыл, синньигэс-ханнык сана чааһа «саһа» сылдьарый?
2. Тылы, этиини солбуйар сана чааһа.
3. Табысхаан синонима.
4. «Балык аях» сомоһо тыл өйдөбүлэ.
5. Өс хоһоонун утары суолталаах тылларынан ситэр: Аһал диэтэххэ антах хайыһар,
.....

Саха литературата

1. «Хачыгыр» кэпсээн ханнык суруйааччы айымньытай?
2. «Эн дойдун кэрэ кэмэ»хоһоон ааптара Д.Г.Дыдаев төрөөбүт сириг суруй.
3. Манчаары Баһылай абаһатын аатын суруй.
4. Кулаковскай Алексей Елисеевич псевдонима.
5. Бэйбэрикээн эмээхсин туох оту түөрэн ыларый?

Русский язык

Задание 1. Расставьте ударения в словах:

Торты, позвонишь, прибыл, положил, красивейший, хвоя, приговор, завидно, средства, добыча.

Задание 2. Из данного предложения выпишите слово (слова), образованное (образованные) сложением.

Своим названием рыба-зебра обязана многочисленным полоскам, украшающим её тело.

Задание 3. Найдите слова, в которых букв больше, чем звуков.

Тренер, результат, ярмарка, бассейн, телеграмма, ружьё, роскошь, восхищение, еще.

Задание 4. Подберите к словам *грусть, темнота, доброта, вежливость* антонимы.

Задание 5. Решите орфографическую задачу. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.

Воспоминания ст...рожила, не сп...иши отвечать, зак...ляйся с де...ства, а(к,кк)уратная надпись, библи...отечные книги, об(а,о)ятельная улыбка, чу...ствуешь радость, уча...ствуешь в олимпиаде, зап...вать в хоре, об...единиться в группу, ус...ная речь, гиган...ские шаги, ув...дающие цветы.

Английский язык

1. Write is/are in the gap:
What ... your telephone number?
2. Put have/has in the gap:
Ann ... many friends at school.
3. Put there is/there are in the gap:
... a big tree in the garden.
4. What is the capital of Scotland?
5. What is the name of the British flag?

